

## t45\_ideal\_1

(TMc2tWVRvLc5Y4LW1axSjQ61gf9hH2YwGh7)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_ideal\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_ideal\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k8\_ideal\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. r1\_tarski X0 X0 \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((\neg v1\_xboole\_0 \\ & X1) \Rightarrow (\forall X2. ((\neg v1\_xboole\_0 X2) \wedge ((v1\_ideal\_1 X2 X0) \wedge ((v2\_ideal\_1 \\ & X2 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))))) \Rightarrow (( \\ & X2 = k8\_ideal\_1 X0 X1) \Leftrightarrow ((r1\_tarski X1 X2) \wedge (\forall X3. ((\neg v1\_xboole\_0 \\ & X3) \wedge ((v1\_ideal\_1 X3 X0) \wedge ((v2\_ideal\_1 X3 X0) \wedge (m1\_subset\_1 X3 ( \\ & k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))))) \Rightarrow ((r1\_tarski X1 X3) \Rightarrow (r1\_tarski \\ & X2 X3))))))))) \tag{2} \end{aligned}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge ((v1\_ideal\_1 X1 X0) \wedge ((v2\_ideal\_1 X1 X0) \wedge ( \\ & m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))))) \Rightarrow (k8\_ideal\_1 \\ & X0 X1 = X1)) \end{aligned}$$